

**195.**

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, a u vezi sa čl. 74 stav 1, 75 stav 7, 81 stav 11 i 86 stav 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni list CG", broj 30/12), uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, donijela je

**PRAVILNIK  
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O CERTIFIKACIJI PLOVIDBENOSTI I  
EKOLOŠKOJ CERTIFIKACIJI VAZDUHOPLOVA I VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA,  
DJELOVA I UREĐAJA I ZA CERTIFIKACIJU PROJEKTNIH I PROIZVODNIH  
ORGANIZACIJA**

**Član 1**

U Pravilniku o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija („Službeni list CG“, br. 53/12) u članu 2, na kraju stava 1, tačka se briše i dodaju riječi „i Uredba Komisije (EU) br. 7/2013 od 8. januara 2013. godine koja mijenja i dopunjuje Uredbu Komisije (EU) br. 748/2012 od 03. avgusta 2012. godine.“, a poslije stava 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

“Uredba Komisije (EU) br. 7/2013 daje se u Prilogu 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.”

**Član 2**

Član 4 mijenja se i glasi

**„Član 4**

U primjeni Priloga 1 i Priloga 2 ovog pravilnika koriste se, kao preporučena praksa, rješenja propisana Odlukom broj 2012/020/R izvršnog direktora Agencije (EASA-e) od 30. oktobra 2012. godine, koja sadrži prihvatljive načine usaglašavanja i uputstva za primjenu za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija i kojom se stavlja van snage Odluka broj 2003/01/RM izvršnog direktora Agencije (EASA-e) od 17. oktobra 2003. godine, koja je objavljeni na internet stranicama Agencije (EASA-e).”

**Član 3**

Poslije Priloga 1, dodaje se Prilog 2, koji je dat u Prilogu ovog Pravilnika.

**Član 4**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/2-138/3-13

Podgorica, 12. februara 2013. godine

Direktor,  
**Dragan Đurović, s.r.**

„Prilog

„Prilog 2

**Uredba Komisije (EU) br. 7/2013**

**od 08. januara 2013. godine**

**o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 748/2012 kojom se utvrđuje sprovodenje propisa za sertifikaciju plovidbenosti i ekološku sertifikaciju vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za sertifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija  
(Tekst od značaja za EEP)**

**Član 1**

Aneks I (Dio 21) Uredbe (EU) br. 748/2012 sada glasi:

(1) Tačka 21.A.4(a) odjeljka A sekcije A mijenja se i glasi:

„(a) zadovoljavajuću usklađenost projektovanja i proizvodnje, kao što se to zahtijeva u tačkama 21.A.122, 21.A.130(b)(3) i (4), 21.A.133 i 21A.165(c)(2) i (3), i;”

(2) Tačka 21.A.130(b) odjeljka F sekcije A mijenja se i glasi:

„(b) Izjava o usklađenosti sadrži:

1. za svaki proizvod, dio ili uređaj – izjavu da je saglasan sa odobrenim projektnim podacima i da je u stanju da sigurno radi; i
2. za svaki vazduhoplov – izjavu da je sproveden postupak ispitivanja na zemlji i u letu prema 21.A.127(a); i
3. za svaki motor ili elisu promjenljivog koraka – izjavu da je proizvođač sproveo završno funkcionalno ispitivanje rada motora ili elise prema 21.A.128; i
4. dodatno, za motor – izjavu da je završeni motor usklađen sa zahtjevima vezanim za emisije štetnih gasova koji su važeći na dan proizvodnje motora.”;

(3) Tačka 21A.165(c) odjeljka G sekcije A, tačke 2 i 3 se mijenjaju i dopunjaju i glase:

- “2. utvrđuje da li su drugi proizvodi, djelovi ili uređaji dovršeni i usklađeni sa odobrenim projektnim podacima i da li su u stanju da sigurno rade, prije nego što izda obrazac 1 (koji je istovjetan sa EASA Form 1), kojim potvrđuje da su usklađeni sa odobrenim projektnim podacima i da su u stanju da sigurno rade;
3. dodatno, za motor, utvrđuje usklađenost završenog motora sa zahtjevima vezanim za emisije štetnih gasova koji su važeći na dan proizvodnje motora;

4. utvrđuje da li su drugi proizvodi, djelovi ili uređaji usklađeni s važećim podacima, prije nego što izda obrazac 1, kao potvrdu o usklađenosti.“

## Član 2

Ova Uredba stupa na snagu dvadeseti dan od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske Unije*.

Ova Uredba u cijelosti obavezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu, 08. januara 2013. godine.

*Za Komisiju  
Predsjednik  
Žoze Manuel BAROZO“*